

US EPA ARCHIVE DOCUMENT

THE DATA PROVIDED HEREIN HAS NOT BEEN FULLY VERIFIED FOR ACCURACY, CC

| p_num  | sgs_num | owner              | owners_pr | driller          | drilling_co | date_comp | date_seale | permit_nun |
|--------|---------|--------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 347792 |         | TAMARA SPENCER #   | KICKAPOO  | DRLG./M/         | 20030327    |           |            | 039-001-03 |
| 216169 |         | JAMES BRAY #1      |           | MASHBURN         | 19700908    |           |            | NF09004    |
| 298238 | 21304   | MIKE BRAY          |           | MASHBURN DRLG/R/ | 19971002    |           |            | 039-033-97 |
| 216170 |         | CARL WALKER        |           | NEWBERRY         | 19460726    |           |            |            |
| 269096 |         | NORMAN EVANS #2    |           | LAYTEN           | 19950614    |           |            | 039-003-95 |
| 363865 |         | NORTH FERTILIZER : | KICKAPOO  | DRILLING         | 00000000    | 5/11/2004 |            | 039        |
| 216171 |         | RAYMOND NORTH #:   |           | LAYTEN           | 19840919    |           |            | 114667     |
| 216173 |         | RUSSELL LILLARD    |           | WOOLLEN          | 19440711    |           |            |            |
| 216172 |         | CECILE LILLARD     |           | WOOLLEN          | 19440415    |           |            |            |
| 220074 |         | SHEEHY ESTATE      |           |                  | 19000000    |           |            |            |
| 216413 | 20827   | GENE MURPHY        |           | LUTTRELL         | 19870930    |           |            | 135497     |
| 216414 |         | GALE G FINFROCK    |           | WOOLLEN          | 19720708    |           |            | NF15453    |
| 219997 |         | CLINTON #4         |           | LAYNE WESTERN    | 19540000    |           |            |            |
| 213764 |         | ALFRED STONE #1    |           | WOOLLEN          | 19420000    |           |            |            |
| 220041 |         | MARCO CHEMICALS    |           | MASHBURN         | 19730100    |           |            | NF17584    |
| 220001 |         | CITY OF CLINTON #2 |           | LAYNE WESTERN    | 19721016    |           |            |            |
| 232066 |         | CTI INVESTMENT #1  |           | MASHBURN JR      | 19920624    |           |            | 03900892   |
| 219998 |         | CITY OF CLINTON #1 |           | VOPAT            | 19711116    |           |            |            |
| 219996 |         | CITY OF CLINTON #3 |           | LAYNE WESTERN    | 19540000    |           |            |            |
| 220042 |         | MCCULLOM THEATER   |           |                  | 19360000    |           |            |            |
| 219999 |         | CITY OF CLINTON #2 |           | VOPAT            | 19711118    |           |            |            |
| 219994 |         | CITY OF CLINTON #: |           | LAYNE WESTERN    | 19540000    |           |            |            |
| 219995 |         | CITY OF CLINTON #5 |           | LAYNE WESTERN    | 19540000    |           |            |            |
| 367036 |         | REX GAMBREL        |           | CHUCK NELSON     | 00000000    | 1/25/2005 |            | 039        |
| 216415 |         | FRED POLLOCK       |           | WOOLLEN          | 19411010    |           |            |            |
| 361636 |         | SCOTT BAUM         |           | ROBERT MASHBURN  | 00000000    | 6/12/2004 |            |            |
| 216416 |         | LOYD WARNER        |           | WOOLLEN          | 19450407    |           |            |            |
| 216417 |         | IRVEN AMMAN        |           | WOOLLEN          | 19460201    |           |            |            |
| 216418 |         | CANFIELD FARM      |           | HAYES            | 19600000    |           |            |            |
| 216419 |         | W J JASPER         |           | NEWBERRY         | 19450110    |           |            |            |
| 216420 |         | JOHN ARMSTRONG     |           | WOOLLEN          | 19710815    |           |            | 011802     |
| 220095 |         | CLINTON SWIM CLUE  |           | MASHBURN         | 19620000    |           |            |            |
| 216421 |         | FOREST THOMPSON    |           | WOLLEN           | 19470826    |           |            |            |
| 216422 |         | WAYNE RICKGAVER    |           | MASHBURN         | 19721200    |           |            | NF17173    |
| 216423 |         | ERNEST SHIELDS     |           |                  | 19000000    |           |            |            |
| 216424 |         | C M WARNER         |           | KIRBY            | 19250000    |           |            |            |
| 216425 |         | S A STIVERS        |           | ARGO             | 18800000    |           |            |            |
| 216426 |         | S A STIVERS        |           | NEWBERRY         | 19440706    |           |            |            |
| 289282 |         | CHET MEARS         |           | MASHBURN         | 19960819    |           |            | 039-016-96 |
| 216427 |         | DALTON             |           | DEMENT           | 00000000    |           |            |            |

COMPLETENESS, OR DUPLICATION.

[illegible]

| rng | sec | plot | plss_string | plss_sourc | feet_from_ | verified_loc | lam_x   | lam_y   |
|-----|-----|------|-------------|------------|------------|--------------|---------|---------|
| 02E | 33  | 2D   |             |            |            | N            | 3145046 | 2591831 |
| 02E | 33  | 2F   |             |            |            | N            | 3145025 | 2593164 |
| 02E | 33  | 2G   |             |            |            | N            | 3145022 | 2593833 |
| 02E | 33  | 4A   |             |            |            | N            | 3143708 | 2589771 |
| 02E | 33  | 4F   |             |            |            | N            | 3143695 | 2593116 |
| 02E | 33  | 5D   |             |            |            | N            | 3143066 | 2591831 |
| 02E | 33  | 5D   |             |            |            | N            | 3143036 | 2591754 |
| 02E | 33  | 5G   |             |            |            | N            | 3143028 | 2593760 |
| 02E | 33  | 6H   |             |            |            | N            | 3142361 | 2594405 |
| 02E | 33  | 7E   |             |            |            | N            | 3141704 | 2592374 |
| 02E | 33  | 7E   |             |            |            | N            | 3141704 | 2592374 |
| 02E | 33  | 8H   |             |            |            | N            | 3141032 | 2594356 |
| 02E | 34  |      |             |            |            | N            | 3148663 | 2592275 |
| 02E | 34  |      |             |            |            | N            | 3148663 | 2592275 |
| 02E | 34  | 1C   |             |            |            | N            | 3150991 | 2591337 |
| 02E | 34  | 1E   |             |            |            | N            | 3150963 | 2592678 |
| 02E | 34  | 2B   |             |            |            | N            | 3150369 | 2590659 |
| 02E | 34  | 2C   |             |            |            | N            | 3150330 | 2591317 |
| 02E | 34  | 2D   |             |            |            | N            | 3150317 | 2591988 |
| 02E | 34  | 2G   |             |            |            | N            | 3150280 | 2594000 |
| 02E | 34  | 3C   |             |            |            | N            | 3149668 | 2591298 |
| 02E | 34  | 3D   |             |            |            | N            | 3149657 | 2591969 |
| 02E | 34  | 3D   |             |            |            | N            | 3149657 | 2591969 |
| 02E | 34  | 5E   |             |            |            | N            | 3148389 | 2592639 |
| 02E | 34  | 6D   |             |            |            | N            | 3147677 | 2591911 |
| 02E | 34  | 6E   |             |            |            | N            | 3147729 | 2592639 |
| 02E | 35  |      |             |            |            | N            | 3153999 | 2592452 |
| 02E | 35  |      |             |            |            | N            | 3153999 | 2592452 |
| 02E | 35  |      |             |            |            | N            | 3153999 | 2592452 |
| 02E | 35  | 1H   |             |            |            | N            | 3156339 | 2594870 |
| 02E | 35  | 4A   |             |            |            | N            | 3154371 | 2590125 |
| 02E | 35  | 4C   |             |            |            | N            | 3154351 | 2591462 |
| 02E | 35  | 5E   |             |            |            | N            | 3153656 | 2592774 |
| 02E | 35  | 6E   |             |            |            | N            | 3152981 | 2592749 |
| 02E | 36  | 2H   |             |            |            | N            | 3161015 | 2595066 |
| 02E | 36  | 5B   |             |            |            | N            | 3159038 | 2590975 |
| 02E | 36  | 6G   |             |            |            | N            | 3158350 | 2594290 |
| 02E | 36  | 6H   |             |            |            | N            | 3158346 | 2594958 |
| 02E | 36  | 6H   |             |            |            | N            | 3158346 | 2594958 |
| 02E | 36  | 8C   |             |            |            | N            | 3157039 | 2591567 |

lam\_metho lam\_metho lam\_accur lam\_sour principle\_r lat\_dd lon\_dd latlon\_sour elev

| elev_meth | elev_sourc | aq_code | aq_type | sic  | sic_source | record_type | record_type | well_use |
|-----------|------------|---------|---------|------|------------|-------------|-------------|----------|
| UNKN      |            |         | UN      | 8800 | 1          | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 | 1          | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 | 1          | RG          |             | DO       |
| UNKN      |            |         |         | 2870 | 1          | A           |             | IC       |
|           |            |         | UN      | 0000 | 0          | RG          |             | IC       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | BR      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | --      | 8800 |            | OG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | --      |      |            | RG          |             | TH       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | OG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      |      |            | RG          |             | IC       |
|           |            |         | UN      |      |            | RGIC        |             | TW       |
|           |            |         | UN      | 8800 | 1          | RG          |             | DO       |
|           |            |         | --      |      |            | RG          |             | TH       |
|           |            |         | --      |      |            | RG          |             | TH       |
|           |            |         | --      |      |            | OGC         |             | IC       |
|           |            |         | --      |      |            | RG          |             | TH       |
|           |            |         | --      |      |            | RG          |             | TW       |
|           |            |         | --      |      |            | RG          |             | TW       |
| UNKN      |            |         |         | 8800 | 1          | A           |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
| UNKN      |            |         | ~~      | 8800 | 1          | A           |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | --      | 8800 |            | O           |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | --      |      |            | O           |             | NC       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | --      | 8800 |            | DO          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | OG          |             | DO       |
|           |            |         | --      | 8800 |            | OC          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 | 1          | RG          |             | DO       |
|           |            |         | UN      | 8800 |            | O           |             | DO       |

| well_type | sec | depth_total | Well No.   | depth_total | water_from | depth_ope | depth_ope | screen_len |
|-----------|-----|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| DL        | 33  | 120.00      | 33-5       |             |            |           |           |            |
| --        | 33  | 110.00      |            |             |            |           |           |            |
| DL        | 33  | 103.00      |            |             |            |           |           |            |
| --        | 33  | 115.00      | 33-1       |             |            |           |           |            |
| DL        | 33  | 140.00      |            |             |            |           |           |            |
| DL        | 33  | 103.00      |            |             |            |           |           |            |
| --        | 33  | 122.00      |            |             |            |           |           |            |
| --        | 33  | 278.00      |            |             |            |           |           |            |
| --        | 33  | 280.00      |            |             |            |           |           |            |
| BD        | 33  | 60.00       |            |             |            |           |           |            |
| BD        | 33  | 29.00       | 33-4       |             |            |           |           |            |
| --        | 33  | 94.00       |            |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 372.00      | 34-11      |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 83.00       |            |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 356.00      | 34-3       |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 350.00      |            |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 105.00      | 34-1,22?   |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 320.00      | 34-4       |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 343.00      |            |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 131.00      |            |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 339.00      | 34-5       |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 360.00      | 34-2,6,15? |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 349.00      | 34-12      |             |            |           |           |            |
| DU        | 34  | 23.00       |            |             |            |           |           |            |
| --        | 34  | 100.00      | 34-7       |             |            |           |           |            |
| BD        | 34  | 56.00       |            |             |            |           |           |            |
| --        | 35  | 67.00       |            |             |            |           |           |            |
| --        | 35  | 78.00       | 35-5       |             |            |           |           |            |
| --        | 35  |             |            |             |            |           |           |            |
| --        | 35  | 150.00      |            |             |            |           |           |            |
| --        | 35  | 81.00       | 35-1       |             |            |           |           |            |
| --        | 35  | 324.00      | 35-2       |             |            |           |           |            |
| --        | 35  | 84.00       |            |             |            |           |           |            |
| --        | 35  | 331.00      |            |             |            |           |           |            |
| --        | 36  | 31.00       |            |             |            |           |           |            |
| --        | 36  | 65.00       | 36-1       |             |            |           |           |            |
| BD        | 36  | 8.00        |            |             |            |           |           |            |
| --        | 36  | 68.00       |            |             |            |           |           |            |
| DL        | 36  | 81.00       |            |             |            |           |           |            |
| --        | 36  | 57.00       | 36-2       |             |            |           |           |            |

| depth_casi | case_diam | case_diam | slotted_cas | case_height | date_redrill | cr_static_le | cr_pumping | cr_pumping |
|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 108.00     | 5.00      | N         |             |             |              | 46.40        | 47.20      | 8.00       |
|            |           |           |             |             |              | 35.00        | 38.00      | 17.00      |
| 99.00      | 5.00      | N         |             |             |              | 38.00        | 42.00      | 15.00      |
|            |           |           |             |             |              | 50.00        | 85.00      | 5.00       |
|            |           |           |             |             |              | 50.00        | 63.00      |            |
|            |           | N         |             |             |              |              |            |            |
|            |           | N         |             |             |              | 49.00        | 60.00      | 100.00     |
|            |           |           |             |             |              | 120.00       | 130.00     | 8.00       |
|            |           |           |             |             |              | 139.00       | 209.00     | 4.00       |
|            |           |           |             |             |              |              |            |            |
|            |           |           |             |             |              | 39.00        | 40.00      | 10.00      |
|            |           |           |             |             |              |              |            |            |
|            |           |           |             |             |              | 12.00        |            | 4.00       |
|            |           |           |             |             |              | 116.00       | 126.00     | 200.00     |
|            |           |           |             |             |              |              | 117.16     | 300.00     |
|            |           |           |             |             |              | 45.00        | 50.00      | 10.00      |
|            |           |           |             |             |              |              |            |            |
|            |           |           |             |             |              |              | 100.00     | 50.00      |
|            |           |           |             |             |              |              |            |            |
|            |           | N         |             |             |              |              |            |            |
|            |           |           |             |             |              | 46.00        | 49.00      | 5.00       |
|            |           | N         |             |             |              |              |            |            |
|            |           |           |             |             |              | 16.00        | 56.00      | 5.00       |
|            |           |           |             |             |              | 15.00        |            | 6.00       |
|            |           |           |             |             |              |              |            |            |
|            |           |           |             |             |              | 35.00        | 53.00      | 3.50       |
|            |           |           |             |             |              | 17.00        | 50.00      |            |
|            |           |           |             |             |              |              |            |            |
|            |           |           |             |             |              | 10.00        | 12.00      | 9.00       |
|            |           |           |             |             |              | 105.00       | 121.00     | 120.00     |
|            |           |           |             |             |              |              | 30.00      | 5.00       |
|            |           |           |             |             |              |              |            |            |
|            |           |           |             |             |              | 11.00        | 18.00      | 7.00       |
|            |           |           |             |             |              | 10.00        | 17.00      | 15.00      |

| cr_pumping | iwip_flag | general_re    | record_loc | record_loc | isws_facilit | fac_well_ni | iwip_epa_h | iwip_epa_li |
|------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|            | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 3.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 2.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 2.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 25.00      | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | IC          |
| 1.00       | N         |               |            |            |              |             |            | IC          |
| 2.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         | West Side     |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 2.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | PW          |
| 2.00       | N         | location?     |            |            |              |             |            | BD          |
| 4.00       | N         |               |            |            |              |             |            | IC          |
| 8.00       | N         |               |            |            |              |             |            | PW          |
| 2.00       | N         | Cleary Bldg   |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | PW          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | PW          |
|            | N         | Pleistocene   |            |            |              |             |            | IC          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | PW          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | PW          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | PW          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 3.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 2.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 1.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 36.00      | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 2.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | IC          |
| 1.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 4.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 1.50       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         | bottom of v   |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         | well is fed f |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
| 2.00       | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |
|            | N         |               |            |            |              |             |            | BD          |

iwip\_epa\_v iwip\_usgs\_ iwip\_pet\_n: iwip\_pet\_n: iwip\_well\_t iwip\_pws\_f iwip\_well\_ s iwip\_well\_ s iwip\_additio

iwip\_pt\_rat iwip\_pt\_da iwip\_pt\_rat iwip\_pt\_da iwip\_dpth iwip\_previc v\_fips v\_twn v\_rng

v\_sec      v\_plot      v\_lam\_x    v\_lam\_y    v\_lat      v\_lon      v\_plss\_sou v\_plss\_me v\_plss\_me

v\_plss\_acc v\_plss\_dat v\_plss\_ver v\_lam\_sou v\_lam\_met v\_lam\_met v\_lam\_acc v\_lam\_dat v\_lam\_ver

v\_latlon\_sc v\_latlon\_m v\_latlon\_m v\_latlon\_ac v\_latlon\_dc v\_latlon\_ve v\_well\_site v\_well\_site v\_well\_site

| v_well_site | v_address_v | v_address_v | v_address_v | v_address_v | v_address_v | quality | entered_by | entered_date |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|--------------|
|             |             |             |             |             |             |         | sandie     | 5/28/2003    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/10/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | SEO        | 10/21/1997   |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/10/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | LJF        | 8/17/1995    |
|             |             |             |             |             |             |         | sandie     | 9/27/2004    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/10/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/10/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/10/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | BCH        | 10/8/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/6/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 7/6/1992 12  |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/7/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/6/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | BCH        | 6/4/1993 12  |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/6/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/6/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/7/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/6/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/6/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/6/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | sandie     | 2/1/2005 12  |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | dorism     | 7/9/2004 12  |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 10/8/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |
|             |             |             |             |             |             |         | AGS        | 9/6/1996 12  |
|             |             |             |             |             |             |         | JEL        | 8/13/1992    |

| last_user     | last_user_ciwip_npdes |
|---------------|-----------------------|
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| ' 12:00:00 AM |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 2:00:00 AM    |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| jonfoote      | 9/3/2004 12:00:00 AM  |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 2:00:00 AM    |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 2:00:00 AM    |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |
| 2:00:00 AM    |                       |
| 12:00:00 AM   |                       |